





[WWW.PHILIPPWINTERBERG.COM](http://WWW.PHILIPPWINTERBERG.COM)



Philipp Winterberg

# EGBERTO SE ENROJCE

Egbert Akomi Rouge



Philipp Winterberg

**EGBERTO SE ENROAJECE**

Egbert Akomi Rouge

Philipp Winterberg

# EGBERTO SE ENROJCE

## Egbert Akomi Rouge



Lingala (Ngala)  
Spanish (Español)

Translation (Lingala): Yeno Matuka and Day Translations  
Translation (Spanish): Andrés Rodas Vélez, Manuel Bernal Márquez and EUP Team



[www.philippwinterberg.com](http://www.philippwinterberg.com)

Text/Design: Philipp Winterberg · Fonts: Heartwell, Noto Sans, etc. · Photos: Philipp Winterberg, etc. · Originally published in Germany as *Egbert wird rot* by Philipp Winterberg, Münster, in 2009. Copyright © 2009 Philipp Winterberg · Translations: Mica Allalouf, Romy Beer, Aminath Mohamed Didi, etc. Publisher/Copyright © 2022 Philipp Winterberg, Graelstraße 37, D-48153 Münster, www.philippwinterberg.com · All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means without the written permission of the publisher.



Awa Egbert.  
**Este es Egberto.**





Egbert alingaka biloko ya vert.  
Mingi-mingi baemeroerde na  
badragon.


*Egberto ama las cosas verdes.  
Especialmente esmeraldas  
y dragones.*

Egbert alingaka bandoto ya orange te.

*A Egberto no le gustan los sueños amarillos.*









Egbert alingaka pe batango ya orange te.  
Ekomisaka Egbert rouge.

A Egbert tampoco le gustan los momentos amarillos.  
Esos momentos hacen que Egbert se ponga rojo.



Oyo Manfred.

*Este es Manfredo.*



MOSUBIBERT!  
MOSUBIBERT!  
EGBERT AZA BÉBÉ!

**¡MEA-BERTO!**  
**¡MEA-BERTO!**  
**¡EGBERTO ES UN BEBÉ!**

Tango Manfred akomaka mabe, Egbert akomaka pe rouge.  
Kanda makasi pe rouge.

Cuando Malfredo es malvado, Egberto también se  
enrojece. Muy enojado y rojo.





Zoba ya Kandafred!

Soki nazalaka ata na masini-ya-kosuba-na-pantalo!

*¡Estúpido Mal-fredo!*




*Desearía tener una máquina orina pantalones!*








Egbert aza na pula.  
Manfred ye nde a...kokamwa!

*Egberto tiene un plan.  
¡Manfredo quedará... sorprendido!*








Masini-ya-kosuba-na-pantalo ekiliké pe ezo labola  
pe Manfred azo suba na pantalo naye.  
Pula ya Egbert ezo sala.


*La máquina orina pantalones hace "click",  
alumbra y Manfredo se está orinado en sus  
pantalones. El plan de Egberto funciona.*

MOSUBIFRED! MOSUBIFRED!  
MANFRED AZA BÉBÉ!

¡MEA-FRED! ¡MEA-FREDO!  
¡MANFREDO ES UN BEBÉ!








Masini-ya-kosuba-na-pantalo ezo lela pe kobetazana ebongo moto  
nyonso azo suba na pantalo naye. Ata Egbert na moninga naye  
dragon. Tango moko ya orange.

*La máquina orina pantalones ruge, suena y todos se están orinando en sus  
pantalones. Incluso Egberto y su amigo el dragón.  
¡Ah! Qué momento tan amarillo.*



Ebongo pe tango nyonso ya rouge.


*Y también qué momento tan rojo.*

Oh te, nakomisi Manfred  
Mosubifred pe nakomi Kandabert  
ngamoko. Nayoki mawa!

*¡Oh no! Convertí a Manfredo en Meafredo y me convertí en Malberto yo mismo. ¡Lo siento!*

Huhm. Soki nazala ata  
na ndoto ya vert!

*Suspiro. ¡Desearía  
tener un sueño verde!*

























## *¿Imprimir este libro con imágenes para niños?*

Descarga este libro en más de 100 idiomas como PDF e imprímelo para tu hijo/a tanto como quieras.

No se necesita información personal, registro, correo electrónico, boletín ni obligaciones. Es simplemente gratis:

[www.philippwinterberg.com](http://www.philippwinterberg.com)

# ¡Muchas gracias a todos los traductores!



Abdessalam Ait Touijar, Mayumi Homma, Romy Beer, Mica Allalouf, Sandra Hamer, David Hamer, Min-Jae Dekena, Joo Yeon Kang, Anita Luft, Sampada Nakhare, Sayed Anvari, Mohamed Hosseini, Alireza Shabani, Saber Zogby, Melanie Rebasso, Abdessalam Ait Touijar, Rifaat Sadak, Chor-Tung Wong, Tamara Hveisel Hansen, Tikolx Laħam, Johnny Bravu, Roded Avinur, Txoyuk Arizkorreta, Nceba Madikizela, Charles Gerard, Mahmood Ahmad, Rocío Avi Arroyo, Omo Jesu, Ermias Abrihet, Jiangbo Zhōng, Sevdali Selmani, Raam Abdullahi, Paru Sandhu, Steaphan MacRisnidh, Isaac Welsford, Ngalabesi Khokhovula, Dinu Daya, Leybl Botwinik, Yeno Matuka, T. Bluzke, J. Kahn, Sumiyabaatar Enkhbaatar, Daniela Whyte, Mohan Konidela, Nurul Hazarika, Nurzhan Temirkhan, L'udmila Košková Nesbit, Mathew Davis, Michel Bah, Dmitry Volkov, Dina Chandratreya, Johnson Jolicoeur, Talitha Wolmarans, Hamza Faiziyyev, Chanida Rungrueang, Rajamanickam Ramu, Sallehuddin Hadi, Tanya Dolly, Ieva Sidaravičiūtė, Mindaugas Gudaitis, Þorsteinn Frimann, Nirmal Kumar Bohra, Niniko Georgia, Agris Kostabi, Bethelhem Kuku, Lusine Vartanian, Enrique Muñoz Mantas, Rehana Sardar, Eva Fischer, Petr Hrabe, Lamiya Mammadova, Iliriana Bisha Tagani, Vesna Miletic, Danijel Marković, Sanja

Knezevic, Marija Jovanović, Jahan Kos, Pola Taisali, Arrah Brown, Lyubomir Tomov, Voara Ralaiarjaona, Mialy Razanajatovo, Elspeth Grace Hall, Tshering Tashi, Firuz Jumaev, Bouakeo Sivilay, Piseth Kheng, Katharina Martl, Heidi Helgemo, Jingyi Chen, Myat Phyo, Edmund Fairfax, Hroviland Bairhteins, Henry Kow Nyadiah, Rudolf-Josef Fischer, Alejandro Escobedo, Meliha Fazlic, Sanja Knezevic, Francis Holyoak, Kristel Aquino-Estanislao, Eleni Torossi, Christa Blattmann, Sanja Bulatović, Sabina Hona, Liliana Ioan, Carla Moxam, Heidi Alatalo, Marisa Pereira Paço Pragier, Renate Glas, Tania Hoffmann-Fettes, Keung Nguyen, Hanh Vu, Víctor Suárez Piñero, Chi Le, Lobsang Tséring, An Wielockx, Florian Schroiff, Eva Lindeman, Daryna V. Temerbek, Judith Manns, Aminath Mohamed Didi, Galina Konstantinovna Zakharova, Catrine Lindgren, Mai-Le Timonen Wahlström, Dorota Beuker-Herud, Alina Omhandoro, Rizky Ranny Andayani, Oluwatosin Balarabe, Alessandra Sorbello Staub, Francesca Parenti, Andrés Rodas Vélez, Kristina Mørch Hendriksen, Şebnem Karakaş, Varga Tünde, Juga Réka ...





## Biografía del autor...



**Philipp B. Winterberg M.A.**, estudió Ciencias de la Comunicación, Psicología y Derecho en Münster y vive en Berlín. Le apasiona llevar una vida polifacética: ha saltado en paracaídas en Namibia, ha meditado en Tailandia y ha buceado con tiburones y rayas en Polinesia.

Sus publicaciones abren nuevas perspectivas sobre temas vitales como la amistad, la conciencia y la suerte. Traducidos a más de 200 idiomas, sus libros se leen por todo el mundo.

